

SKRAĆENA ODLUKA O KAMATNIM STOPAMA ZA DEPOZITE, ŠTEDNE I DRUGE NOVČANE ULOGE ZA GRAĐANE NLB BANKE AD PODGORICA

Važi od: 01.09.2021. godine

Kamatne stope na štedne uloge

Oročeni ulozi EUR (isplata kamate na kraju perioda oročenja)

	Do 300.000 EUR kumulativno
• od 1 do 3 mjeseca	0,01%
• od 3 do 6 mjeseci	0,05%
• od 6 do 12 mjeseci	0,15%
• od 12 do 24 mjeseca	0,50%
• od 24 mjeseca	0,60%

Oročeni ulozi EUR (mjesečna isplata kamate)

	Do 300.000 EUR
• 3 mjeseca	0,01%
• 6 mjeseci	0,05%
• 12 mjeseci	0,15%
• 24 mjeseca	0,50%

	USD	GBP	CHF i ostalo
• od 1 do 3 mjeseca	0,001%	0,001%	0,001%
• od 3 do 6 mjeseci	0,001%	0,001%	0,001%
• od 6 do 12 mjeseci	0,001%	0,001%	0,001%
• od 12 mjeseci	0,001%	0,001%	0,001%

Anticipativna štednja EUR

	Do 300.000 EUR
• od 1 do 3 mjeseca	0,01%
• od 3 do 6 mjeseci	0,01%
• od 6 do 12 mjeseci	0,05%
• od 1 do 2 godine	0,10%
• od 2 godine	0,15%

Postepena štednja

	EUR
• 1 godina	0,15%
• 2 godine	0,55%
• 3 godine	0,65%
• 4 godine	0,75%
• 5 godina	0,85%

Iznos inicijalnog uloga može biti do 50.000 EUR, dok maksimalne mjesečne uplate ne mogu biti veće od 20.000 EUR.

Avista ulozi

• Neoročeni štedni ulozi	
- EUR	0,01 %
- ostale valute	0,001 %
• Tekući računi	0,01 %
• Devizni računi	
- EUR	0,01 %
- ostale valute	0,001 %
• Žiro računi	0,01 %
• Plavi račun	
- EUR	0,01 %
- ostale valute	0,001 %
• Medena štednja	0,10 %
• Skalasta štednja	
- do 5.000 EUR	0,01 %
- od 5.000,01 do 15.000 EUR	0,05 %
- od 15.000,01 do 30.000 EUR	0,10 %
- od 30.000,00 EUR	0,15 %

Posebne odredbe

- Kamatne stope na oročene uloge su izražene na godišnjem nivou i u kumulativnom iznosu. Kumulativan iznos depozita podrazumijeva zbir svih pojedinačnih depozita istog vlasnika.
- Minimalan iznos depozita za oročenu štednju iznosi 50,00 EUR ili protivvrijednost u drugoj valuti.
- Ukoliko se sredstva po isteku oročenja ne podignu, ugovor se automatski obnavlja pod uslovima Banke koji važe na dan isteka ugovorenog roka. Banka zadržava pravo da ne produži oročenje depozita.
- U izuzetnim slučajevima, isplata je moguća i prije isteka ugovorenog roka oročavanja, uz korekciju kamatne stope.
- Za depozite kumulativnog iznosa preko 30.000,00 EUR važe posebne kamatne stope.
- Uz saglasnost Uprave Banke, klijentima se mogu ponuditi drugačiji uslovi od uslova utvrđenih ovom odlukom.
- Kamatne stope se obračunavaju dekurzivno i pripisuju se stanju glavnice na kraju perioda (po isteku perioda) oročavanja sredstava ili mjesečno.
- Obračun kamate se vrši proporcionalno (linearnom) metodom sa stvarnim brojem dana u godini / 365 dana, za nebankarski sektor, odnosno proporcionalno (linearnom) metodom sa stvarnim brojem dana u godini / 360 za bankarski sektor.
- Pripis, odnosno uplata na račun za kamate na depozite po viđenju vrši se na kraju godine ili prilikom saldacije partije.
- Dobit po osnovu pripisa obračunate kamate umanjuje se za iznos zakonom definisanog poreza na dobit koji za rezidente iznosi 9% i nerezidente 5%.



NLB Banka

NLB Banka AD Podgorica

Bulevar Stanka Dragojevića br. 46
81000 Podgorica

Kontakt centar: 19888

E: info@nlb.me

www.nlb.me

